



BAZA SUDSKIH ODLUKA

u vezi primjene
EKLJP u BiH

The screenshot shows a search interface with fields for 'Pretraži po ključnim riječima' and 'Pretraži po temeljnim podatcima'. The sidebar includes links for 'DOKUZI', 'AKTIVNI', 'SUDIJI', 'INSTITUCIJE', and 'SUDIĆI'. The main content area displays a table with two entries:

| Prezime i prezime sudjelujućeg sudca / sudice / sudice i sudice / sudice i sudice | Datum rođenja | Sud |
|---|---------------|-----------|
| Prezime i prezime sudjelujućeg sudca / sudice / sudice i sudice / sudice i sudice | (10.11.2017) | (Sud Šin) |

Below the table, there is a note: 'Sud je u upozorenju održati pojme i činjenice u pogledu kojih bilo kakav je učinak da pruža informacije na mreži prilikom stavljanja agencije. U isti smislu upozorenje, kaže se na nepravilno stavljanje agencije na mreži, te da se ne može izvršiti potrebni učinak.' At the bottom right, it says 'REALIZOVANO IZ POPROČ.'

VODIČ ZA KORISNIKE

www.ehr-bih.org

VODIČ ZA KORISNIKE

Baza sudskih odluka u vezi primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini (www.ehr-bih.org) je portal odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine u kojima su primijenjene odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i u kojima se slijedi praksa Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP). Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli (EKLJP) zauzimaju posebno mjesto u Ustavu Bosne i Hercegovine. EKLJP se direktno primjenjuje i ima prioritet nad svim ostalim zakonima u BiH. Ova baza sadrži odabранe odluke sudova u Bosni i Hercegovini u kojima su primijenjene odredbe EKLJP-a, s ciljem da se ta sudska praksa učini lako dostupnom stručnoj i široj javnosti.

Bazu je razvio AIRE Centar u saradnji s predstavnicima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine, u okviru projekta koji se provodi uz podršku Vlade Velike Britanije. Ona trenutno sadrži više od 230 presuda i drugih odluka ova dva suda. U narednom periodu cilj je proširiti bazu i uključiti odluke i drugih redovnih sudova u Bosni i Hercegovini (poput Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH).

Linkovi ka drugim korisnim publikacijama na jezicima u Bosni i Hercegovini, kao što su vodiči i priručnici o praksi Evropskog suda za ljudska prava i izdaja časopisa *Pravna hronika*, također se nalaze u bazi.

SADRŽAJ BAZE

Dobro došli u Bazu sudskih odluka u vezi primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini!

Baza sudskih odluka u vezi primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini je portal odluka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine u kojima su primijenjene odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i u kojima se slijedi praksa Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP). Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli (EKLJP) zauzimaju posebno mjesto u Ustavu Bosne i Hercegovine. ESLJP se direktno primjenjuje i ima prioritet nad svim ostalim zakonima u BiH. Ova baza je kreirana s ciljem da se sudska praksa u vezi primjene EKLJP-a u BiH učini lako dostupnom stručnoj i široj javnosti.

Bazu je razvio AIRE Centar u saradnji s predstavnicima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. Ona trenutno sadrži više od 230 presuda i drugih odluka ova dva suda. U narednom periodu cilj je proširiti bazu i uključiti odluke i drugih redovnih sudova u Bosni i Hercegovini (koje su Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH).

Linkovi ka drugim korisnim publikacijama na jezicima u Bosni i Hercegovini, kao što su vodiči i priručnici o praksi Evropskog suda za ljudska prava i izdaja časopisa *Pravna hronika*, također se nalaze u bazi.

Član 2 - Pravo na život

PRETRAGA PO ČLANU

DOKUMENTI

USTAV BIH
EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

RESURSI

BEOGRADSKA BAZA SLUŠAJE PRAKSE OJ I LJUDSKIM PRAVIMA
AIRE CENTAR
HLDG
CENTAR ZA SUDSKU DOKUMENTACIJU USTV-A BIH

SUDOVI

USTAVNI SUD BIH
SUD BIH
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

INSTITUCIJE

USTV-BIH
CERT BIH
CERT RS
PRAVOSUDNA KOMESTIJA BO BIH

Prikaz početne stranice

Baza sadrži presude Ustavnog suda BiH i Suda BiH u kojima je primijenjena Evropska konvencija o ljudskim pravima. Pored toga, baza sadrži i tekst svakog člana Konvencije, pregled osnovnih principa koji se primjenjuju na relevantni član i relevantne odredbe Ustava BiH.

Na desnoj strani svake strane u bazi nalaze se linkovi koji su podijeljeni po kategorijama (više o tome u odjeljku 4).

Sekcija „Publikacije“ je trenutno u izradi. U njoj će se nalaziti linkovi i publikacije poput Vodiča o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

2. KORIŠTENJE BAZE PODATAKA

Korisnički interface baze podataka je na službenim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini: bosanski, hrvatski i srpski (posljednji na ciriličnom pismu). Odluke sudova BiH koje se nalaze u bazi su na jednom od službenih jezika u BiH. Opcije pretraživanja su prilagođene korisnicima i postoje dvije opcije pretraživanja: pretraživanje po članu EKLJP-a i napredna pretraga, dok je ostatak stranice prilično jednostavan za korištenje.

Određeni broj opcija pretraživanja uobičajen je za oba metoda pretraživanja (slobodna pretraga teksta, donositelj odluke (omogućava odabir između Ustavnog suda BiH i Suda BiH), tip postupka (krivični postupak, građanski postupak ili upravni postupak), ime/naziv stranke/podnosioca aplikacije, broj i tip dokumenta, te datum/intervall); međutim, postoje značajne razlike u načinu na koji su ove dvije metode osmišljene za potrebe korisnika baze podataka.

Slobodna pretraga
Donsnitelj odluke
Tip postupka
Ime/ naziv stranke/ podnosioca apelacije
Brojevi predmeta
Tip dokumenta
Datum
Vremenski period
od
do

The screenshot shows the homepage of the 'Baza sudskih odluka' website. At the top, there is a navigation bar with links for 'NASLOVNA', 'NAPREDNA PRETRAGA', 'PUBLIKACIJE', and 'KONTAKT'. Below the navigation bar, there is a search bar with the placeholder 'Pretraga po članu'. On the left side, there is a sidebar with a logo for 'Baza sudskih odluka' and a link to 'Član 2 - Pravo na život'. The main content area is divided into several sections:

- DOKUMENTI:** A section containing links to 'USTAV BIH' and 'EVROPSKA KONVENTCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA'.
- RESURSI:** A section containing links to 'REGIONALNA BAZA SUDSKO PRAKSE O LJUDSKIM PRAVIMA', 'AKTUELNA PRAKSA', 'HILDS', and 'CENTAR ZA SUDSKU DOKUMENTACIJU VSTV-A BIH'.
- SUDOVI:** A section containing links to 'USTAVNI SUD BIH', 'SUD BIH', and 'EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA'.
- INSTITUCIJE:** A section containing links to 'VSTV BIH', 'GST BIH', and 'CET BIH'.

The central part of the page features a search form with fields for 'Slobodna pretraga', 'Klijentne riječi po članu' (set to 'Član 2 - Pravo na život'), and a 'PRETRAGA' button. There are also dropdown menus for 'Donsnitelj odluke', 'Tip postupka', 'Ime/ naziv stranke/ podnosioca apelacije', 'Brojevi predmeta', 'Tip dokumenta', 'Datum', and 'Vremenski period'.

Pretraga po članu Konvencije je namijenjena korisnicima koji nemaju bogato iskustvo sa sudske praksom Evropskog suda za ljudska prava, jer također pruža detaljan opis predmetnog člana i njegovih glavnih principa (prikaz člana), tekst člana EKLJP-a, kao i odredbe Ustava BiH.

Pored toga, opcije pretraživanja uključuju pretraživanje po ključnim riječima po članu.

Opcija naprednog pretraživanja omogućava usavršenu pretragu pogodnu za korisnike koji već imaju značajno znanje o sudske praksi ESLJP-a i njegovim ključnim konceptima.

Za započinjanje pretrage korisnici mogu birati između pretrage po članu ili napredne pretrage.

Prikaz pretrage po članu (lijevo) i napredne pretrage (desno)

2.1 Pretraga po članu

Kada korisnik izabere odgovarajući član, bit će upućen na stranicu koja sadrži puni tekst tog člana, prikaz člana i odredbe Ustava. Korisnik može lako da se kreće kroz različite članove EKLJP-a koristeći funkciju promjene člana koja se

nalazi iznad „Pregled član”, tačnije, klikom na padajući izbornik pored oznake „Pretraga po članu” (slika ispod).

Prikaz pretrage po članu - promjena željenog člana

2.1.1 Tekst člana Evropske konvencije o ljudskim pravima

Tekst člana EKLJP-a, kao što sam naziv kaže, prikazuje sadržaj izabranog člana. Članovi konvencije koji se nalaze u bazi su:

- Član 2 - Pravo na život
- Član 3 - Zabrana mučenja
- Član 4 - Zabrana ropstva i prinudnog rada
- Član 5 - Pravo na slobodu i bezbjednost
- Član 6 - Pravo na pravično suđenje
- Član 7 - Kažnjavanje samo na osnovu zakona
- Član 8 - Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
- Član 9 - Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti
- Član 10 - Sloboda izražavanja
- Član 11 - Sloboda okupljanja i udruživanja
- Član 12 - Pravo na sklapanje braka
- Član 13 - Pravo na djelotvorni pravni lijek
- Član 14 - Zabrana diskriminacije
- Član 1 Protokola 1 - Zaštita imovine
- Član 2 Protokola 1 - Pravo na obrazovanje
- Član 3 Protokola 1 - Pravo na slobodne izbore
- Član 1 Protokola 4 - Zabrana dužničkog zatvora
- Član 2 Protokola 4 - Sloboda kretanja
- Član 3 Protokola 4 - Zabrana protjerivanja vlastitih državljana
- Član 4 Protokola 4 - Zabrana grupnog protjerivanja stranaca
- Član 1 Protokola 6 - Ukipanje smrte kazne
- Član 1 Protokola 7 - Proceduralne zaštite u vezi s protjerivanjem stranaca
- Član 2 Protokola 7 - Pravo na žalbu u krivičnim stvarima
- Član 3 Protokola 7 - Naknada za pogrešnu presudu
- Član 4 Protokola 7 - Pravo da se ne bude suden ili kažnen dvaput po istom predmetu
- Član 5 Protokola 7 - Jednakost supružnika
- Član 1 Protokola 12 - Opća zabrana diskriminacije
- Član 1 Protokola 13 - Ukipanje smrte kazne

2.1.2 Prikaz člana EKLJP-a

Pokraj teksta člana nalazi se polje s kratkim prikazom odabranog člana EKLJP-a u kome su opisani glavni koncepti, principi i testovi koji se odnose na taj član, uključujući i njegove podsekcije (ukoliko ih ima). Ovaj prikaz obuhvata prirodu prava (tj. apsolutno/neodstupivo, kvalifikovano); različite interese zaštićene tim pravom (npr. značenje "privatnog života", "porodičnog

života", "doma" i "prepiske" prema članu 8); objašnjava značenje autonomnih koncepata koje je razvio ESLJP (tj. razlika između "lišavanja" i "ograničenja" slobode prema članu 5, značenja pojma "krivična optužba" prema članu 6 i "kazne" prema članu 7). Također, navode se obaveze koje se daju državama u vezi s datim pravom (pozitivnim i negativnim) i testovima koji se primjenjuju prilikom procjene da li je to pravo povrijeđeno.

Svrha pregleda člana je da obezbijedi kratke sažetke svih pravila koja su relevantna za njihovu primjenu, a time i brzu referentnu tačku za tumačenje sudske prakse koja je rezultat izvršene pretrage.

Slika prikaza člana; primjer: član 7 EKLJP-a

2.1.3 Ključne riječi po članu

Ova opcija pretrage nudi korisniku da izabere odgovarajući pojam s liste ključnih riječi povezanih s određenim članom, što mu omogućava da odredi preferencije svoje pretrage. Dostupne ključne riječi za odgovarajuće članove mogu se odabrati iz padajućeg izbornika. Tako, na primjer, član 8 pokriva širok spektar pitanja, uključujući okolinu i imigracije, fizički i moralni integritet osobe, starateljstvo ili brigu o djeci, lične podatke i nadzor. U pogledu člana 6, na primjer, korisnik može tražiti predmete koji se tiču samo određenih riječi vezanih za pojam pravičnog suđenja, kao što su pretpostavka nevinosti, suđenje u razumnom roku, pristup sudu, itd., čime se izbjegava prolazak kroz obimnu listu slučajeva koji bi bili rezultat potpune pretrage svih predmeta koji se tiču člana 6. Inače, u potrazi za slučajevima iz člana 6 uopšte, korisnik će se suočiti s bogatom sudsksom praksom. Ova opcija će korisniku omogućiti da pretragu prilagodi određenim temama koje želi da istražuje.

naslovnica | nadzorna pretraga | publikacije | kontakt | općina | hrvatski | bosanski

DOKUMENTI
ustavni em evropska konvencija o ljudskim pravima

RESURSI
regionalna baza sudske pravne o ljudskim pravima
arbe centar
hudos

SUDOVİ
ustavni sud bih
sud bih
evropski sud za ludska prava

INSTITUCIJE
ustavni sud
cest prih
cest rs
pravosudna komisija bih

ČLAN 6 - PRAVO NA PRAVIČNO SUDENJE

TEKST ČLANA EKLJP | **PRIKAZ ČLANA EKLJP** | **ODREDBE USTAVA BIH**

Slobodne pretrage
Donositelj odluke
Građevinski tip
Tip postupka
Građevinski tip
Ime/naziv vlasnik/predstavnika agencije
Brojivi predmeta
Tip dokumenta
Građevinski tip
Datum
Uvremenički period
id

Ključne riječi po članu
Pretraga uključuje i istočnje članova
Član 6 - Prawo na pravično sudenje
Pravo na pravično sudenje
Građevinski sud
Građevinski sud
Hudos
Pravo na sljepomost
Javni i slobodni raspis
Nazivavan i nepriznat sud
Sud obrazovan na osnovu zakona
Sudjenja u razumom roku (misljene prihvata)
Rukovodstvo

Prikaz padajućeg izbornika kod prikaza ključnih riječi po članu; primjer: član 6 EKLJP-a

2.2 Napredna pretraga

Druga mogućnost pretraživanja baze podataka odnosi se na korištenje opcije napredne pretrage koja se nalazi na početnoj stranici. Pored uobičajenog načina pretrage koji je identičan pretrazi prema kriteriju člana konvencije i nalazi se u lijevoj koloni (slobodna pretraga, donositelj odluke, itd.), ova opcija omogućuje korisnicima da dodatno prilagode pretragu odabirom više opcija, bilo odabirom tipa postupka (krivični/gradžanski/upravni) i/ili odabirom ključnih riječi koje su razvrstane prema odredbama Konvencije. Unutar svakog od kriterija pretrage nalaze se pododjeljci kojima se dalje precizira

naslovnica | **NAPREDNA PRETRAGA** | publikacije | kontakt | općina | hrvatski | bosanski

DOKUMENTI
ustav bih
evropska konvencija o ljudskim pravima

RESURSI
regionalna baza sudske pravne o ljudskim pravima
arbe centar
hudos

SUDOVİ
ustavni sud bih
sud bih
evropski sud za ludska prava

INSTITUCIJE
ustavni sud
cest prih
cest rs
pravosudna komisija bih

Član 2 - Prawo na život | **PRETRAGA PO ČLANU**

Slobodna pretraga
Donositelj odluke
Građevinski tip
Ime/naziv stranki podnosača
Brojivi predmeta
Tip dokumenta
Građevinski tip
Datum
Uvremenički period
od
do
PRETRAGA

Tip postupka
 Korični postupak
 Građevinski postupak
 Upravni postupak
 Opređene riječi po članu
 Član 2 - Prawo na život
 Član 3 - Zdravstvena zaštita
 Član 4 - Zahranu roditava i pružanje rada
 Član 5 - Pravo na slobodu i bezbjednost
 Član 6 - Prawo na pravično sudenje
 Član 7 - Kažnjivanje samoga na osnovu zakona
 Član 8 - Prawo na poštovanje privatnosti i porodičnog života
 Član 9 - Prawo na slobodu i pravnu obranu
 Član 10 - Sloboda praznavanja
 Član 11 - Sloboda slupanja i udruživanja
 Član 12 - Prawo na sklapanje braka
 Član 13 - Prawo na dobijanje pravni lik
 Član 14 - Prawo na obrazovanje
 Član 1 Protokola 1 - Prawo na obrazovanje
 Član 2 Protokola 1 - Prawo na akreditaciju
 Član 3 Protokola 1 - Prawo na slobodne izbore
 Član 1 Protokola 4 - Zahranu dužničnog zatvora
 Član 2 Protokola 4 - Sloboda kretanja

pretraga, a moguć je odabir i kombiniranje više različitih kriterija pretrage. Ovaj način pretrage je fleksibilniji i omogućava prilagođeni rezultat pretraživanja. Namijenjen je kako korisniku koji ima prethodno znanje o Konvenciji i sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, tako i korisniku koji nema prethodno znanje ali odabirom ključnih riječi razvrstanih prema tipu postupka želi se upoznati s praksom iz određene oblasti primjene Konvencije.

2.2.1 Tip postupka

The screenshot shows the homepage of the 'BAZA SUDSKIH ODLUKA' website. At the top, there is a logo and the text 'BAZA SUDSKIH ODLUKA' followed by 'a web platform of the CoS - BiH'. On the right side, there is a 'NASLOVNA' button. Below the header, there is a search bar with the placeholder 'Član 2 - Pravo na Život' and a 'PRETRAGA PO ČLANU' button. The main content area contains several search filters: 'Slobodna pretraga', 'Pinnostljivosti odluke', 'Izaberite tip', 'Ime/ naziv stranke/ podnosioca apelacije', 'Brojci predmeta', 'Tip dokumenta', 'Izaberite tip', 'Uatum', 'Vremenski period', 'od' (empty field), and 'do' (empty field). Below these filters is a 'PRETRAGA' button. To the right of the filters, there is a dropdown menu titled 'Tip postupka' with a list of options. The option 'Gradanski postupak' is checked and highlighted with a red arrow. Other options listed include: Krivični postupak, Autorsko pravo, Brak i porodični odnosi, Ratni odnisi, Izvršni postupak, Klječevi, Materijalna Šteta, Nematerijalna Šteta, Ustavinski postupak, Parnični postupak, Prava djeteta, Radni odnosi, Ratna Šteta, Stvarno pravo, Stanarska prava, Stara devizna Štednja, Stočni i likvidacijski, Ugovorni odnosi, Vratarinski postupak, Zastarjelost, and Postupak za zaštitu od diskriminacije. At the bottom of the page, there is a link 'Klikni i pogledaj moje članove' and a breadcrumb navigation 'Član 2 - Pravo na Život'.

Odabirom pretrage prema tipu postupka korisnik se usmjerava na odluke koje su kategorizirane prema pravnoj oblasti u kojoj je određena odluka donesena. Zahvaljujući toj opciji korisnik može pretraživati odluke koje se odnose na krivični, građanski i upravni postupak. Moguće je odabrati općenitu pretragu odabirom želenog tipa postupka, ali također i pretraživati odabirom ključnih riječi koje se nalaze u pododjeljku. Ključne riječi u pododjeljcima razvrstane su prema specifičnom karakteru odluka u kojima se najčešće pokreću pitanja primjene Konvencije. Ovi pojmovi ne proizlaze direktno iz teksta Konvencije, a njima se omogućava lakše razvrstavanje odluka kroz pretragu, posebno praktičarima koji ne poznaju određene institutе Konvencije ili žele svoju pretragu usmjeriti ka cilju koji bi više odgovarao svakodnevnim pojmovima s kojima se češće susreću ili iz pretrage isključiti one odluke koje ne odgovaraju specifičnostima pojedinih konvencijskih instituta.

Riječ je o sljedećim općim ključnim riječima:

| Krivični postupak | Građanski postupak | Upravni postupak |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">· Istraga· Izručenje· Jemstvo· Maloljetnici· Oduzimanje nezakonito stečene imovine· Organizovani kriminal· Posebne istražne radnje· Prekršaji· Pretres· Privredni kriminal· Ratni zločin· Terorizam· Trgovina ljudima· Zakonitost dokaza· Zastarjelost krivičnog gonjenja | <ul style="list-style-type: none">· Autorsko pravo· Brak i porodični odnosi· Radni odnosi· Izvršni postupak· Kleveta· Materijalna šteta· Nematerijalna šteta· Ostavinski postupak· Parnični postupak· Prava djeteta· Radni odnosi· Ratna šteta· Stvarno pravo· Stanarska prava· Stara devizna štednja· Stečaj i likvidacija· Ugovorni odnosi· Vāparnični postupak· Zastarjelost· Postupak za zaštitu od diskriminacije | <ul style="list-style-type: none">· Eksproprijacija· Nacionalizacija· Porezi i carine· Penzije· Protjerivanje stranaca· Prijetnja po nacionalnu sigurnost· Izborni sporovi |

Ova mogućnost pretrage može se kombinirati s drugim kriterijima (drugi članovi Konvencije, ključne riječi razvrstane prema članu Konvencije, drugi pododjeljci), te stoga daje rezultate pretraživanja koji su usmjereni prema specifičnim potrebama korisnika.

2.2.2 Ključne riječi prema članu

Osim općih ključnih riječi koje razvrstavaju sve raspoložive odluke u određene kategorije, baza pruža popis i opis ključnih konvencijskih koncepata koji su neophodni za odgovarajuće razumijevanje i primjenu Konvencije i sudske prakse Evropskog suda u Strasbourg. Neki od tih ključnih pojmove jasni su iz samog teksta Konvencije, dok se drugi ne mogu naći izričito artikulirani u tekstu već ih je Sud razvio prilikom primjene Konvencije. Ovi ključni koncepti, dakle, predstavljaju ključne interpretacijske alate a iznimno je važno da korisnici upoznaju njihovo značenje i funkciju, te njihovu eventualnu povezanost sa slučajevima u praksi.

The screenshot shows the search interface for Article 6. The search bar at the top contains the text "Član 2 - Pravo na život". Below it, there are several search filters:

- Slobodna pretraga:** An empty input field.
- Donositelj odluke:** A dropdown menu showing "Izabrane tip".
- Brojevi premeta:** An empty input field.
- Tip postupka:** A dropdown menu showing "Kriminalni postupak", "Građanski postupak", and "Upravni postupak".
- Pretraga riječi po članu:** A dropdown menu listing various legal terms. The term "Član 6 - Pravo na pravično suđenje" is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the left. Another red arrow points to the right side of the dropdown menu.
- Pretraga:** A blue button at the bottom left of the filter area.

On the right side of the page, there are several sidebar sections:

- DOKUMENTI:** Buttons for "Ustav BiH" and "Evropska konvencija o ljudskim pravima".
- RESURSI:** Buttons for "Regionalna baza sudskih pravaka o ljudskim pravima", "Ažurirani", and "Vježba".
- SUDOVİ:** Buttons for "Ustavni sud BiH", "Sud BiH", and "Evropski sud za ljudска права".
- INSTITUCIJE:** Buttons for "VSTV BiH", "Cest FBiH", "Cest RS", and "Pravosuđena komisija BiH".

Odabir pretrage ključnih riječi u članu i pododjeljku „Član 6 - Pravo na pravično suđenje“

Dakle, riječ je o sličnom načinu i mogućnostima pretrage kao što je to navedeno u odjeljku 2.1.3. Međutim, razlikuje se u tome što je moguć odabir više različitih ključnih riječi raspoređenih unutar jednog člana, ali i kombiniranje s drugim vezanim članovima ili ključnim riječima razvrstanim prema tipu postupka, kako je to prikazano u sljedećem odjeljku. Na taj način, ova opcija omogućava korisniku da prilagodi potragu za određenim temama koje želi istražiti.

2.2.3 Kako izvršiti pretraživanje pomoću filtera?

Pretraživanje u naprednoj pretrazi je moguće izvršiti na sljedeći način:

- Odaberite jedan ili više filtera (tip postupka, ključne riječi prema članku, donositelj odluke, vremenski period) tako što označite željene rubrike da biste suzili pretraživanje, ili u padajućim izbornicima odaberete željene opcije. Možete kombinirati sve filtre tako da ih označite (na primjer, možete odabrati različite filtre kao što su „Građanski postupak“, član 6 -Pravo na pravično suđenje, Pravo na pristup sudu, te da je donositelj odluke Ustavni sud BiH). Svi odabrani filteri bit će navedeni na vrhu popisa rezultata.
- Nakon izbora svih željenih kriterija pretraživanja odaberite opciju „Pretraga“ koja se nalazi u donjoj lijevoj koloni. Ukoliko pretraga ne prikaže željene rezultate pokušajte suziti izbor ključnih riječi.

Naime, određeni konvencijski koncepti su usko povezani, te se do željenih rezultata pretrage najbolje dolazi odabirom više opcija pretrage. To korisnicima omogućava da za kraće vrijeme pretraže tražene odluke.



The screenshot shows the search interface for the "Baza Sudskih Odluka". On the left, there is a sidebar with filters for "Slobodna pretraga", "Donoitelj odluke", "Tip dokumenta", "Datum", and "od" and "do" dates. A red arrow points from the "PRETRAGA" button to the search results area. The main area is titled "Tip postupka" and shows three options: "Krivični postupak" (unchecked), "Građanski postupak" (checked and highlighted with a red circle), and "Upravni postupak" (unchecked). Below this is a section titled "Ključno riječi po članu" which lists various legal concepts. A red box highlights the "Član 5 - Pravo na pravicično sudjelje" section, and a red arrow points from the "PRETRAGA" button to this section. A red circle highlights the "Pristup sudu" option under this section.

Prikaz mogućnosti odabira kriterija pretraživanja

3. REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Konačni prikaz prikazuje popis rezultata pretraživanja koji se dobivaju na osnovu odabira kriterija pretraživanja.

Pretraživanje (kako pretraga prema članu tako i napredna pretraga) do kojega se dode koristeći zajednički kriterij pretrage, općenite ključne riječi prema tipu postupka, ključne riječi prema članovima Konvencije, i/ili člana rezultirat će popisom odluka koje odgovaraju odabranim kriterijima pretraživanja.

Pored osnovnih informacija o prikazanim odlukama (broj i datum odluke, donositelj odluke) korisniku će biti prikazan sažetak odluke. Korisnik može sortirati rezultate po datumu odluka (najnoviji ili najstariji na vrhu).

Ako je korisnik pretražio bazu podataka pomoću uobičajenih činjeničnih situacija uključenih u sudske praksu Evropskog suda za ljudska prava, bit će upućen na stranicu koja sadrži sve relevantne slučajeve povezane s tom situacijom. Ta stranica će također sadržavati kratak opis činjeničnog stanja i način primjene Konvencije u odnosu na to.

REZULTATI PRETRAGE:
10000019 - 10000194 - novi postupak Obrazloženja presuda
Rezultati pretrage: 4
Sortiranje po [Datum (aspz) ↓]

| Preinačena drugostepena presuda u predmetu Tužilaštvo BiH vs. Ljubiša Vranješ | |
|---|---|
| S 1 K 002735 16 Krž 10.03.2016 Sud BiH | Sud je, nakon odnosa Ustavnog Suda kojim je utvrđeno da je Sud BiH prekršio apelantovo pravo iz člana II/3 e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6 stav 1 EKLJP-a, preinacio presudu u djelu primjene kriminalnog zakona i odluke o kazni. |
| Prvostepena presuda u predmetu Tužilaštvo BiH vs. Slobodanka Tolić | |
| S 1 K 017089 14 K 02.03.2016 Sud BiH | Sud je razmatrano pitanje obrazloženja odluke iz člana 6 EKLJP-a, te zaključuje da je obaveza Suda da, iako presudi donosi na temelju saijevane ocjene svih izvedenih dokaza, obrazloži samo one dokaze koji su bili od značaja za njenu donošenje, a sve u skladu sa praksom ESKLJP-a. Sud utvrđuje da dokazivanje činjenica putem preuzimanja nije samo u svrhu potvrde ili negacije sa načinom i načinom u kojem se skida sa članom 6 stav 1 EKLJP-a. Po tome korisanje obrazlaženja svjedoka koji su dobili imunitet, sud utvrđuje da se na sve dokaze, prekom riječnoj ocjene, primjenjuju jednaki kriteriji, pa tako i svjedočenja svjedoka koji su sklopili sprazrum o priznaju imunitet samim tim i priznali knjigu za djela za koja se tereti ili svjedočenja svjedoka kojima je dat imunitet predstavljaju dokaze koji imaju jednaku vrijednost kao i svi drugi dokazi i u odnosu na njih se ne primjenjuju pretpostavke pouzdanosti ili nepouzdanosti, imajući u vidu praksi Ustavnog suda BiH i ESKLJP-a. |
| Odluka Ustavnog suda BiH oapelaciji Edina Đežeka | |
| AP-757/12 12.01.2016 Ustavni sud BiH | Nema iskrenja prema člana 6 EKLJP-a kada apelant svoje novode zastupa na vlastitog interpretaciju izvedenih dokaza i njenih da suvodi mimo dokazati njegovu knjiku "korim rezerve sumnji", budući da o tome je li nešto dokazano ili ne odlučuje sud, na osnovi vlastite slobodna ocjene dokaza i slediće dužnost propisanu zakonom da „uvidi istinu“, o čemu je u konkretnom slučaju sud dao jasno i relevantno obrazloženje. |

NASLOVNA NAPREDNA PRETRAGA PUBLIKACIJE KONTAKT

Croatia | Hrvatski | BOSANSKI

DOKUMENTI

USTAV BIH
EVROPSKA KONVENCIJA O LIJUDSKIM PRAVIMA

RESURSI

REGIONALNA BAZA SUDJSKE PRAKSE O LIJUDSKIM PRAVIMA
ADRŠĆENIAR
HUDOC

SUDOVI

USTAVNI SUD BiH
SUD BiH
EVROPSKI SUD ZA LIJUDSKA PRAVA

INSTITUCIJE

USTV.BIH
CEST FRIM
CEST RS
PRAVOSUDNA KOMISIJA BD BRI

Prikazani rezultati pretraživanja prema kriterijima datuma donošenja, tipa postupka i ključne riječi prema članu Konvencije

Savjet:

U slučaju većeg broja rezultata i potrebe za bržim pretraživanjem većeg broja odluka moguće je koristiti **Ctrl+f** funkciju preglednika, kako bi se pronašle najrelevantnije odluke.

Savjet:

Funkcija slobodne pretrage se može koristiti za samo jedan pojma: npr. kantonalni sud; porodični zakon, međutim ne i za dva pojma istovremeno.

Ukoliko korisnik želi iskoristiti funkciju slobodne pretrage za dva pojma, možete ukucati jedan pojma u slobodnu pretragu, a potom uz pomoć **Ctrl+f** funkcije pretraživati unutar dobijenih rezultata.

Ukoliko je korisnik odabrao neki od rezultata pretraživanja, u novom prozoru će osim osnovnih informacija o odabranoj odluci biti prikazana i odluka koju je moguće preuzeti odabirom opcije „*Preuzmi fajl*“. Ukoliko se korisnik odlučio za pregled odluke unutar prozora, moći će pretraživati željene pojmove unutar odluke odabirom odgovarajućeg simbola za pretraživanje i unosom teksta koji će nakon pronalaska biti označen.

Prikaz odabira rezultata pretraživanja

4. DODATNE MOGUĆNOSTI

Pored mogućnosti pretrage baze sudske prakse, korisnici baze mogu pristupiti različitim dokumentima i resursima kojima se olakšava dolazak do informacija u vezi s primjenom prakse o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, kao i poveznicama ka važnijim Internet stranicama.

Na desnoj strani svake stranice u bazi nalaze se poveznice razvrstane po kategorijama. U okviru odjeljka „Dokumenti“ nalaze se poveznice ka zvaničnim prijevodima Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Zatim, u odjeljku „Resursi“ poveznicama se omogućuje brzi pristup stranicama Regionalne baze sudske prakse o ljudskim pravima AIRE Centra (koja sadrži odluke ESLJP-a na jezicima BiH), zatim stranici AIRE Centra na kojoj se nalazi Baza podataka pravnih biltena, službenoj bazi odluka Evropskog suda za ljudska prava (HUDOC), te stranici

Centra za sudske dokumentacije Visokog sudskega i tužiteljskog vijeća BiH. Pored ovih poveznica, baza također sadrži poveznice ka Internet stranicama važnijih institucija i sudova (Ustavni sud BiH, Sud BiH, Evropski sud za ljudska prava, Visoko sudska i tužiteljska vijeća BiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH), na kojima je moguće pronaći kako odluke sudova tako i drugi stručni materijal.

AIRE Centar

AIRE Centar je nevladina organizacija koja unapređuje svijest o pravima zagarantovanim evropskim pravom i pruža podršku žrtvama kršenja ljudskih prava. Tim međunarodnih pravnika pruža informacije, podršku i savjete o pravnim standardima Evropske unije i Vijeća Evrope. Tim ima bogato iskustvo u zastupanju podnositaca predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i do sada je učestvovao u više od 150 postupaka pred tim sudom. AIRE centar je tokom proteklih 20 godina proveo i učestvovao u brojnim seminariма u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koji su organizovani za advokate, sudije, državne službenike i nevladine organizacije.

AIRE centar se naročito usredsređuje na zemlje Zapadnog Balkana, u kojima više od 15 godina provodi niz dugoročnih programa unapređenja vladavine prava, u partnerstvu s državnim institucijama i sudovima. Svi naši programi imaju za cilj da unaprijede primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima u državama, da doprinesu procesu evropskih integracija zemalja regiona putem jačanja vladavine prava i punog priznanja ljudskih prava u njima, kao i da podstiču regionalnu saradnju sudija i pravnih stručnjaka.



The AIRE Centre
Advice on Individual Rights in Europe